



Broj: 01-94-9/21/R-173-144

Datum: 23.03.2021. godine

Na osnovu odredbi člana 20. stav 1. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/20), člana 18. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/10 i 107/19), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10), člana 60. Pravilnika o izdavanju dozvola ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 7/19), u postupku izmjene dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine po zahtjevu korisnika Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće akcionarsko društvo Trebinje, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 173. redovnoj sjednici, održanoj 04.03.2021. godine, u Trebinju, donijela je

R J E Š E N J E
o izmjeni dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i
snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine

1. Usvaja se zahtjev za izmjenu Uslova dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine, izdate rješenjem Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske broj 01-499-11/16/R-34-355 od 23.12.2016. godine Mješovitom holdingu "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće akcionarsko društvo Trebinje.
2. Sastavni dio ovog rješenja su izmijenjeni Uslovi dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine.
3. Rješenje broj 01-364-11/20/R-160-292 od 18.11.2020. godine i dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom:
 - broj 01-445-04-1/14-4/17 od 22.12.2017. godine korisnika Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće akcionarsko društvo Trebinje Zavisno elektrodistributivno preduzeće "Elektro-Bijeljina" akcionarsko društvo Bijeljina,
 - broj 01-446-04-1/13-4/17 od 22.12.2017. godine korisnika Mješoviti holding "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" Matično preduzeće a.d. Trebinje, Zavisno preduzeće "ELEKTRO DOBOJ" akcionarsko društvo Doboј,
 - broj 01-440-04-1/16-4/17 od 22.12.2017. godine korisnika Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće "Elektro-Hercegovina" akcionarsko društvo Trebinje,
 - broj 01-444-04-1/17-4/17 od 22.12.2017. godine korisnika Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće "Elektrokrajina" akcionarsko društvo Banja Luka i

- broj 01-441-04-1/15-4/17 od 22.12.2017. godine korisnika Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće "Elektrodistribucija" akcionarsko društvo Pale,

ostaju na snazi do 1. aprila 2021. godine.

4. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i na internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

O b r a z l o ž e n j e

Privredno društvo Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće, akcionarsko društvo Trebinje (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) je, kao korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine, izdate Rješenjem broj 01-499-11/16/R-34-355 od 23.12.2016. godine, na period važenja od pet godina počev od 28.12.2016. godine, podnijelo zahtjev Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija), za izmjenu i dopunu dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine broj 03-383-2/21 od 05.02.2021. godine, koji je u Regulatornoj komisiji zaprimljen istog dana, i zaveden pod brojem 01-94-1/21.

Podnosilac zahtjeva je kao razloge za izmjenu i dopunu dozvole naveo donošenje novog Zakona o električnoj energiji i Odluku Vlade Republike Srpske o određivanju javnog snabdjevača električnom energijom, broj 04/1-012-2-233/21 od 04.02.2021. godine, na osnovu koje je podnosilac zahtjeva dužan obezbijediti univerzalnu uslugu snabdijevanja električnom energijom malih kupaca i domaćinstava u Republici Srpskoj, koji nisu izabrali snabdjevača na tržištu od 01.04.2021. godine, u skladu sa propisima.

U postupku obrade podnesenog zahtjeva, u pogledu njegove urednosti, utvrđeno je da podneseni zahtjev sadrži određene nedostatke, pa je, u skladu sa članom 10. stav 2. Pravilnika o izdavanju dozvola (u daljem tekstu: Pravilnik), od podnosioca zahtjeva zatraženo da otkloni uočene nedostatke i dopuni zahtjev u određenom roku. Podnosilac zahtjeva je u ostavljenom roku izvršio dopunu zahtjeva.

Na osnovu člana 13. Pravilnika, Regulatorna komisija je, na 170. redovnoj sjednici, održanoj 04.03.2021. godine, u Trebinju, nakon što je razmotrila podnijeti zahtjev, utvrdila nacrt rješenja o izmjeni dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine i donijela Zaključak broj 01-94-4/21/R-170-67 da se u ovom postupku održi opšta javna rasprava radi pribavljanja komentara na nacrt rješenja o izmjeni dozvole. Zaključkom je određeno da se komentari na zahtjev i nacrt rješenja o izmjeni dozvole mogu dostaviti, u pisanoj formi, do 17.03.2021. godine. Regulatorna komisija je nacrt rješenja o izmjeni dozvole i zaključak o provođenju javne rasprave dostavila podnosiocu zahtjeva, te objavila obavještenje za javnost na svojoj internet stranici i u dnevnim novinama, koje sadrži osnovne informacije o zahtjevu, nacrtu rješenja o izmjeni dozvole, provođenju javne rasprave, načinu na koji zainteresovana lica mogu dobiti dodatne informacije i ostvariti uvid u zahtjev, načinu i roku dostavljanja komentara zainteresovanih lica, te informacije koje se odnose na mogućnost učešća zainteresovanih lica u postupku izdavanja dozvole, ukoliko imaju posebno pravo ili pravni interes da učestvuju u postupku. U ostavljenom roku nije bilo dostavljenih pisanih komentara na zahtjev niti je bilo podnesenih zahtjeva zainteresovanih lica za učešće u postupku.

Opštoj javnoj raspravi su pored predstavnika Regulatorne komisije prisustvovali i ovlašćeni predstavnici podnosioca zahtjeva. Predstavnici podnosioca zahtjeva su na raspravi tražili pojašnjenje pojedinih tački izmijenjenih uslova dozvole, a koji su sastavni dio nacrtu rješenja o izmjeni dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine. Na raspravi nije bilo komentara niti prijedloga za korekcije Nacrta rješenja o izmjeni dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine. Takođe, u ostavljenom roku, podnosilac zahtjeva nije dostavio komentare u pisanoj formi na Nacrt rješenja o izmjeni dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Nakon održane opšte javne rasprave, voditelj postupka je sačinio izvještaj za opšte javne rasprave, te pripremio prijedlog rješenja o izmjeni dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Regulatorna komisija je, na 173. redovnoj sjednici, održanoj 23.03.2021. godine, u Trebinju, razmotrila prijedlog rješenja o izmjeni dozvole, uključujući izvještaj sa opšte javne rasprave, zahtjev za izmjenu ili dopunu dozvole podnijet na propisanom obrascu OB.04.17, kao i svu priloženu dokumentaciju prema obrascu zahtjeva za izmjenu ili dopunu dozvole i ostalu dostavljenu dokumentaciju u postupku, na osnovu čega je utvrdila da je Vlada Republike Srpske, odlukom broj 04/1-012-2-233/21 od 04.02.2021. godine imenovala Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje za javnog snabdjevača električnom energijom na period do pet godina, počev od 1. aprila 2021. godine. Imajući u vidu odredbe člana 72. i 73. Zakona o električnoj energiji, kao i činjenicu da je Vlada Republike Srpske imenovala javnog snabdjevača električnom energijom, to je bilo neophodno izmijeniti uslove ove dozvole u pogledu obavljanja javnog snabdijevanja na teritoriji Republike Srpske, te je odlučeno kao u tački 1. i 2 dispozitiva ovog rješenja.

Na osnovu odredbe člana 134. stav 1. Zakona o električnoj energiji, s obzirom da je trebalo obezbijediti kontinuirano obavljanje djelatnosti javnog snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Republike Srpske, bilo je neophodno važenje Rješenja broj 01-364-11/20/R-160-292 od 18.11.2020. godine i izdatih dozvola za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom, utvrditi do 01.04.2021. godine, kako je odlučeno u tački 3. dispozitiva ovoga rješenja.

Tačka 4. dispozitiva rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav 1. Zakona o energetici („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/09), s obzirom na konačnost i stupanje na pravnu snagu, te na odredbi člana 20. stav 3. Zakona o energetici i člana 67. Pravilnika, s obzirom na objavljivanje.

Pouka o pravnom lijeku zasniva se na odredbi člana 25. stav 2. Zakona o energetici i odredbama člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 109/05 i 63/11).

Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Predsjednik

Vladislav Vladičić